

Southern Sotho (Sesotho)

Selelekela sa Lithako

Letšoao la sefapano

Ka lebitso la Ntate, le ho Mora le oa
Moea o Halalelang.

Amen

Litumeliso

Mohau oa Morena oa rona Jesu Kreste,
Le lerato la Molimo, le kopano ea Moea o
Halalelang ho ba le lona bohle.

Le ka moea oa hau.

Molao oa Pholoso

Barab'eso (bara le barali babo rona), a re
keng re amohela libe tsa rona, Kahoo
itokisetse ho keteka liphiri tse halalelang
tse halalelang.

Ke bolela Molimo ea Matla 'Ohle le ho
uena, banab'eso, hore ke entse sebe
haholo, menahanong ea ka le ka
mantsoe a ka, ka seo ke se entseng le
ho seo ke sa hlohang ho se etsa, ka
molato oa ka, ka molato oa ka, ka phoso
ea ka e bohloko ka ho fetisisa; ke ka
hona ke kopang Maria ea kileng a ba
moshanyana Mangeloi 'ohle le
bahalaleli, Mme uena, banab'eso, Ho
nthata ho Jehova, Molimo oa rona.

E se eka Molimo ea Matla 'Ohle a ka re
hauhela, Re felele libe tsa rona, 'Me u re
tlisetseng bophelo bo sa feleng.

Amen

Persian (فارسی)

مناسک مقدماتی

علامت صلیب

به نام پدر و پسر و روح القدس.

امن

سلام و احوال پرسى

فیض پروردگار ما عیسی مسیح ، و
عشق به خدا ، و ارتباط روح
القدس با همه شما باشید

و با روح شما

عمل مجازات

برادران (برادران و خواهران) ،
اجازه دهید گناهان خود را تصدیق
کنیم ، و بنابراین خودمان را برای
جشن گرفتن اسرار مقدس آماده
کنید.

من به خدای متعال اعتراف می
کنم و برای شما ، برادران و
خواهران من ، که من بسیار گناه
کرده ام ، در افکار من و در سخنان
من ، در کاری که من انجام داده ام
و در کاری که نتوانسته ام انجام
دهم ، از طریق تقصیر من ، از
طریق تقصیر من ، از طریق
سنگین ترین تقصیر من ؛ بنابراین
من از مریم همیشه ویرجین می
پرسم ، همه فرشتگان و مقدسین
، و تو ، برادران و خواهران من ،
برای من برای من به خداوند خدای
ما دعا کنید.

خداوند متعال به ما رحم کند ،
گناهان ما را ببخش ، و ما را به
زندگی ابدی برساند.

امن

Southern Sotho (Sesotho)

Kyrie

Morena, eba le mohau.

Morena, eba le mohau.

Kreste, eba le mohau.

Kreste, eba le mohau.

Morena, eba le mohau.

Morena, eba le mohau.

Gloria

Kganya e be ho Modimo mahodimong. le
khotso lefatšeng ho batho ba nang le
thato e ntle. Re u rorisa, rea u
hlohonolofatsa, rea u rata, rea u tlotlisa,
re u leboha ka khanya ea hao e kholo;
Morena Modimo, Kgosi ya lehodimo, Oho
Modimo, Ntate ya matla wohle. Morena
Jesu Kreste, Mora ea tsoetsoeng a 'notši,
Morena Modimo, Konyana ya Modimo,
Mora wa Ntate, o tlosa dibe tsa lefatshe;
re hauhele; o tlosa dibe tsa lefatshe;
amohela thapelo ya rona; o dutse
letsohong le letona la Ntate; re hauhele.
Hobane u Mohalaleli u le mong; ke wena
Jehova feela, ke uena u le mong u Ea
Holimo-limo; Jesu Kreste, ka Moya o
Halalelang, kganyeng ya Modimo Ntate.
Amen.

Bokella

A re rapeleng.

Amen.

Liturgy tsa lentsoe

Ho bala pele

Lentswe la Morena.

Ho bokwe Modimo.

Polotho ea liithuti

Persian (فارسی)

کیری

بخشش داشته باشید سرورم.

بخشش داشته باشید سرورم.

مسیح ، رحمت کنید.

مسیح ، رحمت کنید.

بخشش داشته باشید سرورم.

بخشش داشته باشید سرورم.

گلخانه

جلال به خدا در بالاترین ، و بر روی
زمین صلح به مردم اراده خوب. ما
شما را ستایش می کنیم ، ما به
شما برکت می دهیم ، ما شما را
دوست داریم ، ما شما را تجلیل
می کنیم ، ما از جلال عالی شما به
شما سپاسگزاریم ، خداوند خدا ،
پادشاه آسمانی ، خدایا ، پدر متعال.
پروردگار عیسی مسیح ، فقط پسر
متولد شده ، پروردگار خدا ، بره
خدا ، پسر پدر ، شما گناهان جهان
را از بین می برید ، به ما رحم کن
شما گناهان جهان را از بین می
برید ، دعای ما را دریافت کنید شما
در سمت راست پدر نشسته آید ،
به ما رحم کن برای شما تنها
مقدس هستید ، تو تنها خداوند
هستی ، شما به تنهایی بالاترین
هستید ، عیسی مسیح ، با روح
القدس ، در جلال خدا پدر. آمین
جمع کردن

بگذارید دعا کنیم

آمین

قضیه کلمه

خواندن اول

کلام خداوند.

خدارا شکر.

مزمور

Southern Sotho (Sesotho)

'Malo oa bobeli

Lentswe la Morena.

Ho bokwe Modimo.

EPESALO

Morena a be le Iona.

Le ka moya wa hao.

Ho bala Kosepele e halalelang ho latela N.

Kganya e be ho wena, Morena

Evangedi ya Morena.

Ho bokwe wena, Morena Jesu Kreste.

Mosebetsi oa tumelo

Ke dumela ho Modimo a le mong, Ntate ea matla 'ohle, moetsi wa lehodimo le lefatshe, ya dintho tsohle tse bonahalang le tse sa bonahaleng. Ke dumela ho Morena a le mong Jesu Kreste, Mora ea tsoetsoeng a 'notši oa Molimo, tsoetsoe ke Ntate pele ho lilemo tsohle. Modimo o tswang ho Modimo, Leseli le tsoang Leseling, Modimo wa nnete o tswang ho Modimo wa nnete, ea tsoetsoeng, ea sa kang a etsoa, ea tšoanang le Ntate; ka eena lintho tsohle li entsoe. O theohile leholimong bakeng sa rōna batho le bakeng sa poloko ea rōna; 'me ka Moea o Halalelang o ile a tsoaloe ke Moroetsana Maria, mme ya eba motho. Ka baka la rōna o ile a thakhisoa tlas'a Ponse Pilato; o ile a hlokofoa ke lefu, 'me a patoa; mme a tsoha ka letsatsi la boraro ho ya ka Mangolo. A nyolohela lehodimong mme o dutse letsohong le letona la Ntate. O tla boela a tle ka kganya ho ahlola ba phelang le ba shweleng mme mmuso wa

Persian (فارسی)

خواندن دوم

کلام خداوند.

خدارا شکر.

انجیل

خداوند با شما باشد.

و با روح شما

خواندن از انجیل مقدس طبق گفته N.

جلال به تو ، ای پروردگار

انجیل خداوند.

ستایش به شما ، پروردگار عیسی مسیح.

حرفه ایمان

من به یک خدا اعتقاد دارم ، پدر متعال ، سازنده بهشت و زمین ، از همه چیز قابل مشاهده و نامرئی. من به یک پروردگار عیسی مسیح اعتقاد دارم تنها پسر متولد خدا ، قبل از همه سنین از پدر متولد شده است. خدا از خدا ، نور از نور ، خدای واقعی از خدای واقعی ، با پدر متولد شده ، ساخته نشده است. از طریق او همه چیز ساخته شده است. برای ما مردان و برای نجات ما او از بهشت پایین آمد ، و توسط روح القدس تجسم مریم باکره ، و مرد شد. به خاطر ما او تحت پونتیوس پیلاتس صلیب شد ، او دچار مرگ شد و دفن شد ، و در روز سوم دوباره بلند شد مطابق با کتاب مقدس. او به بهشت صعود کرد و در سمت راست پدر نشست است. او دوباره در جلال خواهد آمد برای قضاوت در مورد زندگی و مردگان و پادشاهی او پایان نخواهد یافت. من به روح القدس ، خداوند ، اهدا کننده زندگی اعتقاد دارم ،

Southern Sotho (Sesotho)

hae o ke ke wa eba le bofelo. Ke lumela
ho Moea o Halalelang, Morena, ea
fanang ka bophelo, ya tswang ho Ntate
le Mora, eo Ntate le Mora a
kgumamelwang le ho tlotliwa, ya
buileng ka baporofeta. Ke dumela
Kerekeng e le nngwe, e halalelang, ya
katolike le ya boapostola. Ke ipolela
Kolobetso e le nngwe ya tshwarelo ya
dibe mme ke lebeletse ka tjantjello
tsohong ya bafu le bophelo ba lefatshe
le tlang. Amen.

Hommely

Rapela thapelo eohle

Re rapela Morena.

Morena, utlwa thapelo ya rona.

Liturgy tsa eukharist

Nyehelo

Ho bokwe Modimo ka ho sa feleng.

**Barab'eso, rapelang, hore sehlabele sa
ka le sa hao e ka amoheleha ho Molimo,
Ntate ya matla ohle.**

A Morena a amohele sehlabele
matsohong a lona bakeng sa thoriso le
khanya ea lebitso la hae; molemong oa
rona le molemo wa Kereke ya hae yohle
e halalelang.

Amen.

Thapelo ea Selallo

Morena a be le lona.

Le ka moya wa hao.

Phahamisang dipelo tsa lona.

Re ba phahamisetse ho Morena.

A re leboheng Jehova Molimo oa rōna.

Persian (فارسی)

که از پدر و پسر پیش می رود ، که
با پدر و پسر مورد تحسین و تجلیل
قرار می گیرند ، که از طریق
پیامبران صحبت کرده است. من به
یک کلیسای مقدس ، مقدس ،
کاتولیک و رسول اعتقاد دارم. من
یک تعمید را برای بخشش گناهان
اعتراف می کنم و من مشتاقانه
منتظر رستاخیز مردگان هستم و
زندگی جهان آینده. آمین

پرحاش

نماز جهانی

ما به خداوند دعا می کنیم.

پروردگار ، دعای ما را بشنوید.

آیین ایکاریست

بی پروا

خدا را برای همیشه مبارک.

**دعا کنید ، برادران (برادران و
خواهران) ، که فداکاری من و شما
ممکن است برای خدا قابل قبول
باشد ، پدر متعال**

باشد که خداوند فداکاری را در
دستان شما قبول کند برای ستایش
و جلال نام او ، برای خوب ما و خیر
همه کلیسای مقدس او.

آمین

دعای اچاریستی

خداوند با شما باشد.

و با روح شما

قلب خود را بلند کنید.

ما آنها را به سمت خداوند بلند می
کنیم.

Southern Sotho (Sesotho)

E nepahetse ebile e lokile.

Oa Halalela, Oa Halalela, Oa Halalela
Morena Molimo oa mabotho. Leholimo le
lefatše li tletse khanya ea hao. Hosanna
mahodimong. Ho bokwe ya tlang ka
lebitso la Morena. Hosanna
mahodimong.

Sephiri sa tumelo.

Re bolela Lefu la hao, Morena, le ho
bolela Tsoho ya hao ho fihlela o tla hape.
Kapa: Ha re ja Bohobe bona 'me re noa
Mohope ona, re bolela Lefu la hao,
Jehova, ho fihlela o tla hape. Kapa: Re
pholose, Mopholosi wa lefatshe. ka baka
la Sefapano le Tsoho ya hao o re
lokolotse.

Amen.

Selallo

**Ka taelo ya Mopholosi mme re thehilwe
ka thuto ya bomodimo, re iteta sefuba
ho re:**

Ntata rona ya mahodimong. lebitso la
hao le halaletsoe; mmuso wa hao o tle.
thato ya hao e etswe lefatsheng jwaloka
lehodimong. O re fe kajeno bohobe ba
rona ba tsatsi le leng le le leng; mme o
re tshwarele melato ya rona; jwalokaha
le rona re tshwarela ba nang le melato
ho rona; mme o se ke wa re isa
molekong; empa o re lopolle bobeng.

**Morena, rea rapela, re lopolle bobeng bo
bong le bo bong. ka mohau o re fe
kgotso mehleng ya rona; hore, ka thuso
ea mohau oa hao, re ka dula re
lokolohile sebeng mme o bolokehile**

Persian (فارسی)

**بگذارید از خداوند خدای خود تشکر
کنیم.**

درست و عادلانه است.

خداوند مقدس ، مقدس ، مقدس
خدای میزبان. بهشت و زمین پر از
شکوه تو است. حسنا در بالاترین.
خوشا به حال کسی که به نام
خداوند می آید. حسنا در بالاترین.

رمز و راز ایمان.

ما مرگ شما را اعلام می کنیم ،
پروردگار ، و رستاخیز خود را باور
کنید تا دوباره بیایید. یا: وقتی این
نان را می خوریم و این فنجان را
می نوشیم ، ما مرگ شما را اعلام
می کنیم ، پروردگار ، تا دوباره
بیایید. یا: ما را نجات دهید ، ناجی
جهان ، با صلیب و معاد شما شما
ما را آزاد کرده اید.

آمین

مناسک ادبی

**به دستور ناجی و با آموزش الهی
شکل گرفت ، ما جرات می کنیم
بگوییم:**

پدر ما ، که در بهشت هنر است ،
نامت درخشان باد؛ پادشاهی تو بیا
، شما انجام خواهد شد روی زمین
همانطور که در بهشت است. نان
امروز ما را بدهید، و ما را به ما
بخشید ، همانطور که ما کسانی را
که علیه ما تجاوز می کنند می
بخشیم. و ما را به وسوسه نکشید
، اما ما را از شر نجات می دهد.

ما را تحویل دهید ، پروردگار ، ما
دعا می کنیم ، از هر شر ، با لطف
در روزهای ما صلح را صلح می
کنید ، که به کمک رحمت شما ، ما
ممکن است همیشه از گناه عاری

Southern Sotho (Sesotho)

ditsietsing tsohle, ha re ntse re letetse
tšepo e hlohonolofalitsoeng le ho tla ha
Mopholosi wa rona, Jesu Kreste.

Bakeng sa 'muso, matla le khanya ke tsa
hao jwale le ka ho sa feleng.

Morena Jesu Kreste, ba ileng ba re ho
baapostola ba hao: Ke le siela kgotso, ke
le fa kgotso ya ka; u se ke ua talima libe
tsa rōna; empa ka tumelo ya Kereke ya
hao, mme ka mohau o mo fe kgotso le
bonngwe ho ya ka thato ya hao. Ba
phelang le ho busa ka ho sa feleng le
kamehla.

Amen.

Kgotso ya Morena e be le lona ka mehla.
Le ka moya wa hao.

A re feneng pontsho ya kgotso.

Konyana ya Modimo, o tlosang dibe tsa
lefatshe; re hauhele. Konyana ya
Modimo, o tlosang dibe tsa lefatshe; re
hauhele. Konyana ya Modimo, o tlosang
dibe tsa lefatshe; o re fe kgotso.

Bonang Konyana ya Modimo, bonang ea
tlosang libe tsa lefatše. Ho lehlohonolo
ba memetsweng selallong sa Konyana.

Morena, ha ke tshwanelehe hore u kene
tlas'a marulelo a ka; empa bua lentswe
feela, mme moya wa ka o tla fola.

Mmele (Madi) a Kreste.

Amen.

A re rapeleng.

Amen.

Persian (فارسی)

باشیم و از همه پریشانی ایمن ،
همانطور که منتظر امید مبارک
هستیم و آمدن ناجی ما ، عیسی
مسیح.

برای پادشاهی ، قدرت و جلال مال
شماست الان و برای همیشه.

پروردگار عیسی مسیح ، چه کسی
به رسولان شما گفت: صلح من تو
را ترک می کنم ، صلح من به شما
می دهم ، به گناهان ما نگاه نکنید
، اما در مورد ایمان کلیسای خود ،
و با لطف صلح و وحدت خود را به
مطابق با اراده شما که برای
همیشه و همیشه زندگی می کنند و
سلطنت می کنند.

آمین

صلح خداوند همیشه با شما باشد.

و با روح شما

بگذارید نشانه صلح را به یکدیگر

پیشنهاد دهیم.

بره خدا ، شما گناهان جهان را از
بین می برید ، به ما رحم کن بره
خدا ، شما گناهان جهان را از بین
می برید ، به ما رحم کن بره خدا ،
شما گناهان جهان را از بین می
برید ، به ما صلح بدهید.

بین بره خدا ، بین کسی که
گناهان جهان را از بین می برد.
خوشا به حال کسانی که به شام
بره خوانده می شوند.

پروردگار ، من شایسته نیستم که
باید زیر سقف من وارد شوید ، اما
فقط کلمه را بگویید و روح من
بهبود می یابد.

بدن (خون) مسیح.

آمین

بگذارید دعا کنیم

آمین

Southern Sotho (Sesotho)

Qeto ea qeto

Tlhohonolofatso

Morena a be le lona.

Le ka moya wa hao.

Molimo ea matla 'ohle a u
hlohonolofatse, Ntate, le Mora, le Moya o
Halalelang.

Amen.

Ho lelekoa

Tsoang, 'Misa o felile. Kapa: Eyang, le
bolele Evangeli ya Morena. Kapa:
Tsamaea ka khotso, u ntse u tlotlisa
Jehova ka bophelo ba hao. Kapa:
Tsamaea ka khotso.
Ho bokwe Modimo.

Persian (فارسی)

نتیجه گیری مناسب

برکت

خداوند با شما باشد.

و با روح شما

خداوند متعال به شما برکت دهد ،
پدر و پسر و روح القدس.

آمین

اخراج

برو بیرون ، توده به پایان رسید. یا:
برو و انجیل خداوند را اعلام کنید.
یا: به آرامش بروید ، خداوند را تا
زندگی خود تجلیل کنید. یا: به
آرامش بروید.
خدارا شکر.

massineverylanguage.com

© 2022 Copyright Calgorithms LLC